

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 25 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 7. septembar 2018. godine, donio je

## **ODLUKU**

### **o izmjenama Odluke o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja**

#### **Član 1**

U Odluci o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja ("Službeni list Crne Gore", broj 35/11) u članu 3 stav 1 tačka 3 riječ "banke", zamjenjuju se riječima: "kreditne institucije".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Finansijskim institucijama, u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatraju se pravna lica koja pružaju finansijske usluge i kojima je Centralna banka izdala dozvolu za rad, odnosno odobrenje za pružanje finansijskih usluga."

#### **Član 2**

Čl. 8, 9 i 10 mijenjaju se i glase:

#### **"Član 8**

Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja:

- prikuplja tehničke i statističke podatke o falsifikatima euro novčanica i kovanog novca, formira sistem za praćenje registrovanih falsifikata i omogućava korišćenje podataka o falsifikatima u skladu sa ovom odlukom i drugim propisima;
- određuje tehničke i statističke podatke o falsifikatima euro novčanica i kovanog novca od kojih se sastoji sistem za praćenje falsifikata, uključujući detaljan sadržaj baze podataka koja obuhvata podatke o zaplijenjenim i otkrivenim falsifikatima sa slikovitim prikazom falsifikata, funkcije nužne za upravljanje sistemom, mrežu i komunikacije, kao i sigurnosne aspekte;
- priprema i saopštava informacije o pojavama falsifikata euro novčanica i kovanog novca, u čemu sarađuje sa nadležnim organima i tijelima u zemlji i inostranstvu;

- učestvuje u pripremi i realizaciji sporazuma sa ovlaštenim organima i tijelima u zemlji i inostranstvu o saradnji u oblasti sprječavanja falsifikovanja i otkrivanja falsifikata, kao i o saradnji sa proizvođačima uređaja za utvrđivanje autentičnosti euro novčanica i kovanog novca.

### **Član 9**

Nacionalni centar za analizu novčanica:

- vrši tehničku analizu sumnjivih primjeraka euro novčanica i o tome sačinjava izvještaj;
- vrši klasifikaciju falsifikata;
- izrađuje izvještaje o pojavi falsifikata euro novčanica;
- čuva primjerke falsifikata euro novčanica;
- učestvuje u pripremi i realizaciji sporazuma sa ovlaštenim organima i tijelima u zemlji i inostranstvu o saradnji u oblasti sprječavanja falsifikovanja i otkrivanja falsifikata, kao i o saradnji sa proizvođačima uređaja za utvrđivanje autentičnosti euro novčanica;
- organizuje i sprovodi osposobljavanje zaposlenih kod rukovaoca gotovinom, kao i svih ostalih zainteresovanih učesnika koji rukuju euro novčanicama, radi sprječavanja falsifikovanja i otkrivanja falsifikata.

### **Član 10**

Nacionalni centar za analizu kovanog novca:

- vrši tehničku analizu sumnjivih primjeraka euro kovanog novca i o tome sačinjava izvještaj;
- vrši klasifikaciju falsifikata;
- izrađuje izvještaje o pojavi falsifikata euro kovanog novca;
- čuva primjerke falsifikata euro kovanog novca;
- učestvuje u pripremi i realizaciji sporazuma sa ovlaštenim organima i tijelima u zemlji i inostranstvu o saradnji u oblasti sprječavanja falsifikovanja i otkrivanja falsifikata, kao i o saradnji sa proizvođačima uređaja za utvrđivanje autentičnosti euro kovanog novca;
- organizuje i sprovodi osposobljavanje zaposlenih kod rukovaoca gotovinom, kao i svih ostalih zainteresovanih učesnika koji rukuju euro kovanim novcem, radi sprječavanja falsifikovanja i otkrivanja falsifikata.“

### **Član 3**

U članu 13 stav 2 riječi: “Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja može”, zamjenjuju se riječima: “Nacionalni centar za analizu novčanica i Nacionalni centar za analizu kovanog novca mogu”, a riječi: “Evropskom tehničkom i naučnom centru”,

zamjenjuju se riječima: “Evropskoj komisiji - Direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja (DG ECFIN)/Evropskom tehničkom i naučnom centru (ETSC)”.

#### **Član 4**

U članu 14 riječi: “Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja može”, zamjenjuju se riječima: “Nacionalni centri mogu”.

#### **Član 5**

Član 16 mijenja se i glasi:

#### **“Član 16**

Za zaposlene kod rukovaoca gotovinom Nacionalni centar za analizu novčanica i Nacionalni centar za analizu kovanog novca organizuju i sprovode obuku za provjeru autentičnosti euro novčanica i kovanog novca.”

#### **Član 6**

U članu 17 stav 1 riječi: “Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja saraduje”, zamjenjuju se riječima: “Nacionalni centri saraduju”.

U stavu 2 riječi: “Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja, prilikom vršenja svojih zadataka, posebno saraduje”, zamjenjuju se riječima: “Nacionalni centri, prilikom vršenja svojih zadataka, posebno saraduju”.

U stavu 3 riječi: “Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja je dužan”, zamjenjuju se riječima: “Nacionalni centri su dužni”.

#### **Član 7**

Član 18 mijenja se i glasi:

#### **“Član 18**

Nacionalni centri ostvaruju saradnju sa stranim organima i tijelima nadležnim za sprječavanje falsifikovanja i otkrivanje falsifikata i nacionalnim centrima drugih država.

U ostvarivanju saradnje iz stava 1 ovog člana, sa Evropskom centralnom bankom i Evropskim centrom za analizu falsifikata (CAC) saradnju ostvaruje Nacionalni centar za analizu novčanica, a sa Evropskom komisijom - Direktoratom za ekonomska i finansijska pitanja (DG ECFIN)/Evropskim tehničkim i naučnim centrom (ETSC) saradnju ostvaruje Nacionalni centar za analizu kovanog novca.“

## **Član 8**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

### **SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE**

O. br. 0101-6850-5/2018  
Podgorica, 7.09.2018. godine

**PREDSJEDAVAJUĆI  
G U V E R N E R,**

**dr Radoje Žugić, s.r.**